



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	29. XII	2017	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	28-1/14-3		
VEZA:			
EPA:	347 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-4123  
Podgorica, 29. decembra 2017. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. decembra 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O BEZBJEDNOSTI PROIZVODA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su DRAGICA SEKULIĆ, ministarka ekonomije i JOVO RABRENOVIĆ, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

## PREDLOG

### ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA

#### Član 1

U Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14), u članu 1 riječi: „i druge krajnje korisnike“ brišu se.

#### Član 2

U članu 2 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „potrošača i drugih krajnjih korisnika“ zamjenjuju se riječju „ljudi“.

U tački 3 riječi: „označavanje proizvoda“ zamjenjuju se riječima: „izgled, označavanje“.

U tački 4 riječi: „drugih krajnjih korisnika“ brišu se.

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) izgled proizvoda, a naročito neprehrambenog proizvoda, koji može potrošača da dovede u zabludu ako oblikom, mirisom, bojom, izgledom, pakovanjem, označavanjem, obimom, veličinom ili drugim karakteristikama podsjeća na prehrambeni proizvod i zbog toga može biti upotrijebljen od strane potrošača, a naročito djece, na način koji može da predstavlja rizik po njihovo zdravlje i život (npr. gušenje, trovanje ili stomachni problemi zbog stavljanja u usta, sisanja ili njihovog gutanja).“

#### Član 3

U članu 3 stav 4 riječi: „pisanim putem“ zamjenjuju se riječima: „na jasan način“.

#### Član 4

Član 4 mijenja se i glasi:

**„Odgovornost proizvođača**

(1) Ograničenje stavljanja i isporuke proizvoda na tržište, povlačenje ili opoziv proizvoda, ne isključuje krivičnu odgovornost proizvođača odnosno distributera u skladu sa zakonom.

(2) Izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom ne isključuje odgovornost proizvođača za štetu nastalu od neispravnog proizvoda, u skladu sa propisima kojima je odgovornost za štetu utvrđena."

## Član 5

U članu 5 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) **proizvod** je svaki proizvod (nov, korišćen, popravljen ili prepravljn), namijenjen potrošačima, odnosno koji pod razumno predvidljivim uslovima, potrošač može upotrijebiti iako mu nije namijenjen, a koji je isporučen ili dostupan potrošaču u okviru vršenja poslovne ili druge komercijalne djelatnosti, uključujući i proizvod u okviru pružanja usluga sa ili bez naknade;“.

Tačka 5 briše se.

U tački 6 riječi: „i drugog krajnjeg korisnika“ brišu se.

Tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) **povlačenje proizvoda** je mjera koja se preduzima radi sprječavanja distribucije, izlaganja i ponude proizvoda koji predstavlja opasnost za potrošača;“.

U tački 10 riječi: „odnosno drugom krajnjem korisniku“ brišu se.

Dosadašnje tač. 6 do 12 postaju tač. 5 do 11.

## Član 6

Član 6 mijenja se i glasi:

„Proizvođač je dužan da stavlja na tržište isključivo bezbjedne proizvode.“

## Član 7

U članu 7 stav 2 riječi: „i čija lista je objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, zamjenjuju se riječima: „ sa liste standarda objavljene u „Službenom listu Evropske unije“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Listu MEST standarda kojima se preuzimaju standardi sa liste iz stava 2 ovog člana, utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove standardizacije (u daljem tekstu: Ministarstvo) i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.“

### **Član 8**

U članu 8 stav 1 tačka 6 riječi: „i drugih krajnjih korisnika“ brišu se.

### **Član 9**

U članu 10 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Proizvođač je dužan da, u okviru obavljanja djelatnosti, potrošačima pruža potrebne informacije i upozorenja neophodna za procjenu rizika i preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite pri upotrebi proizvoda, ako ti rizici nijesu očigledni bez informacija i upozorenja, za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda“.

U stavu 2 tačka 2 riječi: „ i druge krajnje korisnike“ brišu se.

Stav 6 mijenja se i glasi:

„(6) Pružanje informacija i upozorenja iz stava 1 ovog člana, ne isključuje druge obaveze utvrđene ovim zakonom proizvođača i distributera, koji su uključeni u lanac isporuke.“

### **Član 10**

U članu 11 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Distributer je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika radi očuvanja usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima bezbjednosti proizvoda utvrđenim posebnim zakonom.“

U stavu 3 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) prosljeđivanjem informacija o rizicima u lancu isporuke, potrošačima i organu nadzora na tržištu“.

Tačka 3 briše se.

## Član 11

U nazivu člana 12 riječi: „Zajedničke obaveze“ zamjenjuju se riječju „Obaveze“.

U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Proizvođači i distributeri dužni su da, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste organe nadzora na tržištu, ako znaju ili bi na osnovu raspoloživih informacija i profesionalnog iskustva trebali da znaju da određeni proizvodi koji su isporučeni na tržište, a nijesu u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti, predstavljaju nedozvoljeni rizik za potrošača.“

U stavu 2 tačka 1 riječi: „i njegovog porijekla“ brišu se, a poslije zagrade dodaju se riječi: „radi pronalaženja tog proizvoda“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Proizvođač i distributer dužni su da, u okviru djelatnosti, na zahtjev organa nadzora na tržištu, ostvaruju međusobnu saradnju u vezi sa aktivnostima koje preduzimaju, radi izbjegavanja rizika koji predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su isporučeni na tržište.“

## Član 12

U članu 13 stav 2 riječi: „sa proizvođačima, odnosno distributerima iz stava 1 ovog člana“, zamjenjuju se riječima: „iz člana 12 stav 4 ovog zakona.“

## Član 13

U članu 14 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„(1) Informacije o rizicima koje proizvodi mogu imati po zdravlje i bezbjednost potrošača, kojima raspolažu nadležni organi nadzora na tržištu i podaci o identifikaciji proizvoda, vrsti rizika i preduzetim mjerama moraju biti dostupni javnosti u skladu sa načelom transparentnosti.“

(2) Organi nadzora na tržištu dužni su da obezbijede da njihovi zaposleni i ovlašćena lica ne otkrivaju informacije do kojih su došli u radu, a koje predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Zaposleni ne smiju da otkrivaju informacije do kojih su došli u obavljanju svojih poslova, a koji predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom.“

U stavu 3 riječi: „i drugih krajnjih korisnika“ brišu se.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„ (5) Odredba stava 2 ovog člana, ne odnosi se na razmjenu informacija između nadležnih organa Crne Gore i država članica Evropske unije, i nadležnih organa Crne Gore i Evropske Komisije“.

Dosadašnji st. 3 do 6 postaju st. 4 do 7.

## Član 14

Član 16 mijenja se i glasi:

„(1) Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija dužan je da putem sistema RAPEX, obavještava Evropsku komisiju o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu Crne Gore i predstavljaju rizik koji nije dozvoljen u skladu sa ovim zakonom.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana šalje se Evropskoj komisiji ako se procijeni da posljedice rizika koje predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište, mogu imati uticaj i van Crne Gore.

(3) Ako nakon obavještavanja iz stava 1 ovog člana, organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija, utvrdi da se radi o ozbiljnom riziku, obavještava Evropsku Komisiju i o preduzetim mjerama organa nadzora na tržištu sa opisom razloga za njihovo preduzimanje, kao i o promjeni ili ukidanju tih mjera.

(4) Ako nakon obavještavanja u skladu sa stavom 1 ovog člana, organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija, utvrdi da se radi o ozbiljnom riziku obavještava Evropsku Komisiju o mjerama koje privredni subjekti preduzimaju dobrovoljno.

(5) Ako organ iz stava 1 ovog člana, smatra da posljedice rizika koji predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište Crne Gore ne postoje ili ne mogu imati posljedice van Crne Gore, obavijestiće Evropsku komisiju o preduzetim mjerama od interesa za druge države članice Evropske unije, naročito ako su preduzete radi sprječavanja, otklanjanja ili smanjenja novog rizika koji nije bio prijavljen Evropskoj komisiji.

(6) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navode se svi raspoloživi podaci, a naročito podaci potrebni za identifikaciju proizvoda, porijeklo i lanac isporuke proizvoda, utvrđeni rizik, prirodu i trajanje preduzete prinudne mjere, kao i mjere koje su dobrovoljno preduzeli proizvođač, odnosno distributer.

(7) Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne isključuju obavezu razmjene informacija u skladu sa posebnim propisima.“

## **Član 15**

Član 17 mijenja se i glasi:

„Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija iz čl. 14 i 15 ovog zakona, način rada sistema i obrasci za obavješćavanje o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu, utvrđuju se propisom koji donosi Vlada.“

## **Član 16**

U članu 19 stav 1 tačka 1 riječi: „odnosno isporučiti“ brišu se.

U tački 2 riječi: „i drugim krajnjim korisnicima“ brišu se, a poslije riječi: „rizika“ dodaju se riječi: „pri upotrebi proizvoda za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda.“

U tački 6 poslije riječi „rizik“, dodaju se riječi: „za potrošača“.

U stavu 3 riječi: „kaznom od 5000 eura do 12.000 eura, zamjenjuju se riječima: „kaznom od 3000 eura do 6000 eura“.

## **Član 17**

U članu 20 stav 1 tač. 1, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„1) ne prosljedi informacije o rizicima u lancu isporuke potrošačima i organu nadzora na tržištu (član 11 stav 3 tačka 1);

„3) bez odlaganja u pisanoj formi ne obavijesti organe nadzora na tržištu, da određeni proizvodi koji su isporučeni na tržište predstavljaju ozbiljan rizik za potrošača (član 12 stav 1);

„4) ne saraduje sa organima nadzora na tržištu u vezi sa aktivnostima koje preduzimaju, kako bi se izbjegao rizik koji predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su isporučeni na tržište (član 12 stav 4).“

### **Član 18**

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Rok za donošenje podzakonskih akata Član 21a**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

### **Član 19**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.



## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

U vrijeme donošenja Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda ("Službeni list CG", broj 45/14), nisu postojali uslovi za potpunu harmonizaciju zakonodavstvo u ovoj oblasti sa pravom Evropske unije, pa se pristupilo njegovom usaglašavanju do nivoa "visokog stepena usklađenosti", a ne potpune usklađenosti.

Nakon sagledavanja postojećih rješenja utvrđeno je da postoje neusaglašenosti sa navedenim direktivama, u dijelu koji se, prije svega, odnosi na preciziranje određenih pojmova u zakonu i razjašnjenja i preciziranje rješenja u pojedinim članovima. Ovim izmjenama bi se, prije svega, na efikasniji način omogućila bolja implementacija i bolji uslovi za stavljanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda od strane organa nadzora na tržištu.

### **III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda usaglašen je sa Direktivom 2001/95/EZ o opštoj bezbjednosti proizvoda.

### **IV OBJAŠNENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

**U članu 1** vrši se brisanje riječi "drugih krajnjih korisnika", koje se odnosi i na sve odredbe zakona u kojima je ovaj izraz upotrijebljen. Razlog za brisanje ovog izraza je njegovo nepostojanje u odgovarajućim propisima Eu, koji poznaju samo potrošača kao subjekta na kojeg se odnose informacije koje se tiču opasnih proizvoda i potencijalnih rizika.

**U članu 2** izvršeno je adekvatno jezičko usklađivanje radi preciznosti i jasnoće člana 2 stav 1 zakona. U tački 3 izvršena je izmjena radi adekvatnog usaglašavanja sa terminologijom direktive. Isto tako tačka 5 je izmijenjena jer definicija "izgleda proizvoda", nije na odgovarajući način definisana.

**U članu 3** riječi pisanim putem, zamjenjene su riječima na jasan način, kako bi se na precizniji način definisao način obavješćavanja lica kojem se isporučuje proizvod.

**U članu 4** u odnosu na ranije rješenje u zakonu, vrši se usaglašavanje sa odgovarajućim odredbama direktive, kojima se definiše da odluke organa nadzora na tržištu koje se odnose na ograničavanje stavljanja i isporuke proizvoda na tržište kojima se zahtijeva povlačenje ili opoziv proizvoda, ne utiču na krivičnu odgovornost proizvođača, odnosno distributera.

**U članu 5** mijenja se član 5 stav 1 iz razloga usaglašavanja definisanja "proizvoda" sa odgovarajućim odredbama direktive. Brisanje tačke 5 se vrši radi usklađivanja sa članom 1 zakona, a tačka 9 se mijenja radi preciziranja izraza "povlačenje proizvoda".

**U članu 6** vrši se izmjena iz razloga usaglašavanja sa direktivom jer direktiva ne poznaje utvrđivanje obaveze za distributera na način kako je bilo predviđeno Zakonom.

**Član 7** vrši se izmjena st. 2 i 3, jer u prethodnom rješenju zakona nije na adekvatan način ispoštovana suština direktive, pa se vrše izmjene na način kako je predloženo.

**U članu 8** se vrši usklađivanje sa generalnom izmjenom, koja je prvi put prepoznata u članu 1 Zakona, brisanjem riječi "drugih krajnjih korisnika"

**U članu 9** vrše se izmjene člana 10 st. 1 i 6 radi dodatnog preciziranja obaveza proizvođača u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

**U članu 10** vrši se izmjena člana 11 stav 1 da bi se obezbijedila usaglašenost sa direktivom kojom nije predviđena obaveza distributera da obezbijedi isporučivanje na tržište bezbjednih proizvoda, nego da postupa sa pažnjom dobrog privrednika kako bi doprinio usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim zahtjevima bezbjednosti.

**Članom 11, 12, 13** utvrđuju se obaveze proizvođača i distributera, njihova saradnja sa organima nadzora na tržištu, jezičko preciziranje određenih izraza, kao i utvrđivanje podataka koji moraju biti dostupni javnosti u skladu sa načelom transparentnosti, a sve u cilju potpunog usklađivanja sa pravom Evropske unije.

**Članom 14** se na drugačiji način uređuje dostupnost informacija o rizicima koje proizvodi mogu imati po zdravlje i bezbjednost potrošača, kojima raspolažu nadležni organi nadzora na tržištu i podaci o identifikaciji proizvoda, vrsti rizika i preduzetim mjerama.

**Članom 15** mijenja se član 17 zakona, na način da se pravni osnov za podzakonski akt Vlade proširuje i na obrasce za obavještanje o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu.

**U članu 16 i 17** vrše se izmjene u dijelu kaznenih odredaba, radi usaglašavanja sa materijalnim odredbama zakona koje su mijenjane.

**U članu 18** propisan je rok za donošenje podzakonskih akata na osnovu ovog zakona.

**U članu 19** uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

## **V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **PREGLED ODREDBA ZAKONA O OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA ČIJE SE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU**

### **Član 1**

Ovim zakonom uređuje se opšti zahtjev bezbjednosti, kriterijumi bezbjednosti koje moraju da ispunjavaju proizvodi koji se isporučuju na tržište, obaveze proizvođača i distributera i način informisanja i razmjene informacija o opasnim proizvodima i rizicima koje ti proizvodi predstavljaju za potrošače i druge krajnje korisnike.

### **Član 2**

(1) Bezbjednim proizvodom, u smislu ovog zakona, smatra se svaki proizvod koji, pod predviđenim ili predvidljivim uslovima korišćenja, uključujući i vijek trajanja, puštanje u rad, instaliranje i zahtjeve u pogledu održavanja, ne predstavlja rizik ili predstavlja minimalan rizik, koji je primjeren upotrebi proizvoda i koji se smatra prihvatljivim u skladu sa visokim nivoom zaštite bezbjednosti i zdravlja potrošača i drugih krajnjih korisnika, uzimajući u obzir naročito:

1) svojstva proizvoda, uključujući njegov sastav, ambalažu, uputstvo za sklapanje, instaliranje i održavanje, kada je to primjenjivo;

2) uticaj na druge proizvode, kada je moguće predvidjeti njihovu zajedničku upotrebu;

3) označavanje proizvoda, upozorenja, uputstva za upotrebu i drugi podaci o proizvodu;

4) kategorije potrošača i drugih krajnjih korisnika koji su usljed korišćenja proizvoda najviše izložene riziku, posebno djeca i starija lica;

5) izgled neprehrambenog proizvoda, koji oblikom, bojom, mirisom, pakovanjem, etiketom ili veličinom ne smije da podsjeća na prehrambeni proizvod, radi sprječavanja mogućnosti da ga krajnji korisnici, a naročito djeca, ne razlikuju od prehrambenog proizvoda i koriste na način koji može predstavljati rizik po njihovo zdravlje i život.

(2) Mogućnost da se kod proizvoda postigne viši nivo bezbjednosti proizvoda ili dostupnost drugih proizvoda koji predstavljaju niži stepen rizika ne može biti osnov da se određeni proizvod smatra opasnim.

### Član 3

(1) Ovaj zakon primjenjuje se na proizvode za koje zahtjevi bezbjednosti nijesu uređeni posebnim propisima.

(2) Ako posebnim propisima iz stava 1 ovog člana zahtjevi bezbjednosti proizvoda nijesu u potpunosti uređeni, ovaj zakon primjenjuje se na te zahtjeve u pogledu rizika ili kategorije rizika koji nijesu uređeni tim propisima.

(3) Na obaveze proizvođača i distributera i obaveze informisanja i razmjene informacija koje nijesu u potpunosti uređene posebnim propisima primjenjuje se odredbe ovog zakona.

(4) Ovaj zakon ne primjenjuje se na korišćene proizvode koji se isporučuju na tržište kao antikviteti i na proizvode koji se prije korišćenja moraju popraviti ili prepraviti, pod uslovom da isporučilac proizvoda o tome pisanim putem obavijesti lice kome isporučuje proizvod.

### Član 4

Izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom ne isključuje odgovornost proizvođača za štetu nastalu od neispravnog proizvoda, u skladu sa propisima kojima je ta odgovornost utvrđena.

## Član 5

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **proizvod** je svaki neprehrambeni proizvod koji se u okviru vršenja djelatnosti čini dostupnim potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, uključujući i proizvod u okviru pružanja usluga, uz naknadu ili bez naknade, koji je nov ili je korišćen, popravljen ili prepravljen;

2) **opasan proizvod** je svaki proizvod koji nije bezbjedan;

3) **proizvođač** je:

- privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice koje izrađuje ili prepravlja proizvod, kao i drugo lice koje se predstavlja kao lice koje izrađuje ili prepravlja proizvod stavljanjem na proizvod svog imena, robnog žiga ili neke druge prepoznatljive oznake;

- zastupnik proizvođača sa sjedištem u Crnoj Gori, ako sjedište, odnosno prebivalište proizvođača nije u Crnoj Gori, odnosno uvoznik, ako sjedište, odnosno prebivalište zastupnika proizvođača nije u Crnoj Gori;

- privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice koje je u okviru obavljanja svoje djelatnosti uključeno u lanac isporuke u mjeri u kojoj njegova aktivnost može uticati na bezbjednost proizvoda;

4) **distributer** je privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice koje je u okviru obavljanja djelatnosti uključeno u lanac isporuke čija aktivnost ne utiče na bezbjednost proizvoda;

5) **drugi krajnji korisnik** je lice koje proizvod upotrebljava u profesionalne svrhe;

6) **ozbiljan rizik** je svaki rizik za bezbjednost i zdravlje potrošača i drugog krajnjeg korisnika, bez obzira kada se njegovo dejstvo ispoljava, koji zahtijeva brzu intervenciju proizvođača, distributera i nadležnih organa;

7) **isporuka na tržište** je svaka isporuka proizvoda radi distribucije, potrošnje ili upotrebe na tržištu u okviru obavljanja privredne djelatnosti sa ili bez naknade;

8) **stavljanje na tržište** je prva isporuka proizvoda na tržište;

9) **povlačenje proizvoda** je mjera koja se preduzima radi sprječavanja da se proizvod u lancu isporuke isporuči na tržište;

10) **opoziv proizvoda** je mjera koja se preduzima radi povraćaja proizvoda koji je već isporučen potrošaču, odnosno drugom krajnjem korisniku;

11) **sistem brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik** je sistem razmjene informacija u Crnoj Gori o opasnim proizvodima u kome učestvuju organi nadzora na tržištu i carinski organ;

12) **RAPEX (Community Rapid Exchange Information System)** je sistem brze razmjene informacija u Evropskoj uniji o opasnim proizvodima, naročito o proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik.

#### Član 6

Proizvođač, odnosno distributer je dužan da stavlja, odnosno isporučuje na tržište isključivo bezbjedne proizvode.

#### Član 7

(1) Pretpostavlja se da je proizvod bezbjedan ako ispunjava zahtjeve bezbjednosti i zdravstvene zahtjeve koji su uređeni posebnim propisima.

(2) Pretpostavlja se da je proizvod bezbjedan u pogledu rizika ili vrste rizika koji su uređeni standardima, ako ispunjava zahtjeve standarda u Crnoj Gori koji se odnose na tu vrstu rizika (u daljem tekstu: MEST standardi), kojima su preuzeti evropski standardi i čija lista je objavljena u "Službenom listu Crne Gore".

(3) Listu standarda iz stava 2 ovog člana donosi organ državne uprave nadležan za poslove standardizacije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

#### Član 8

(1) Ako ne postoje odgovarajući posebni propisi i standardi iz člana 7 ovog zakona, usklađenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti ocjenjuje se na osnovu:

1) MEST standarda donesenih na osnovu odgovarajućih evropskih standarda koji se ne nalaze na listi standarda iz člana 7 stav 2 ovog zakona;

2) drugih MEST standarda;

3) preporuka Evropske komisije kojima se utvrđuju smjernice za ocjenu bezbjednosti proizvoda;

4) pravila dobre prakse u vezi sa bezbjednošću proizvoda u odgovarajućoj oblasti;

5) dostignutog nivoa razvijenosti tehnike i tehnologije;

6) razumnih očekivanja potrošača i drugih krajnjih korisnika u pogledu bezbjednosti proizvoda.

(2) Usklađenost proizvoda sa opštim zahtjevom bezbjednosti ocjenjuju proizvođač, odnosno distributer, vršenjem procjene rizika u skladu sa ovim zakonom, kao i organi nadzora na tržištu u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

## Član 10

(1) Proizvođač je dužan da, u okviru obavljanja svoje djelatnosti, potrošačima i drugim krajnjim korisnicima pruža potrebne informacije i upozorenja neophodna za procjenu rizika pri upotrebi proizvoda za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda, ako ti rizici nijesu očigledni bez tih informacija i upozorenja.

(2) Proizvođač, u zavisnosti od svojstava proizvoda koje stavlja na tržište, preuzima mjere koje će mu omogućiti da:

1) blagovremeno izvrši analizu i procjenu rizika koje bi ti proizvodi mogli predstavljati;

2) upozori potrošače i druge krajnje korisnike o procijenjenim i utvrđenim rizicima;

3) povuče ili opozove proizvod radi izbjegavanja procijenjenih odnosno utvrđenih rizika.

(3) Mjerama iz stava 2 ovog člana smatraju se naročito:

1) ispitivanje uzoraka proizvoda na tržištu kada je to potrebno i obrada informacija;

2) stavljanje oznaka na proizvodu ili ambalaži o identitetu i drugim podacima o proizvođaču i proizvodu ili po potrebi grupi proizvoda kojima pripada;

3) postupanje po prigovorima i vođenje registra prigovora i

4) informisanje distributera o preduzetim mjerama iz tač. 1 do 3 ovog stava.

(4) Mjere iz stava 2 tač. 2 i 3 ovog člana preduzima proizvođač dobrovoljno ili na zahtjev organa nadzora na tržištu.

(5) Mjera opoziva proizvoda preduzima se kao krajnja mjera ako proizvođač, odnosno organ nadzora na tržištu procijeni da druge mjere nijesu dovoljne za otklanjanje, odnosno smanjenje rizika, a može se sprovesti i na osnovu pravila dobre prakse u odnosu na opoziv proizvoda.

(6) Pružanje informacija i upozorenja iz stava 1 ovog člana ne oslobađa proizvođača drugih obaveza utvrđenih zakonom.

## Član 11

(1) Distributer je dužan da, u okviru obavljanja svoje djelatnosti, obezbijedi isporučivanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda.

(2) Distributer ne smije da isporučuje proizvode za koje zna ili je, na osnovu informacija kojima raspolaže i svog profesionalnog iskustva, trebalo da zna da su opasni.

(3) Distributer je dužan da, u okviru obavljanja djelatnosti, učestvuje u praćenju bezbjednosti proizvoda koje isporučuje na tržište, naročito:

1) prosljeđivanjem informacija o rizicima učesnicima u lancu isporuke, potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, kao i organu nadzora na tržištu;

2) čuvanjem i dostavljanjem dokumentacije potrebne za utvrđivanje porijekla proizvoda i identiteta proizvođača, na zahtjev državnih organa, odnosno korisnika u lancu isporuke;

3) saradnjom u sprovođenju mjera koje proizvođači i organ nadzora na tržištu preduzimaju u cilju sprječavanja rizika.

## Član 12

(1) Proizvođači i distributeri dužni su da, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste organe nadzora na tržištu, ako:



1) znaju ili bi na osnovu raspoloživih informacija i svog profesionalnog iskustva trebali da znaju da je određeni proizvod koji su isporučili na tržište opasan ili

2) ocijene da određeni proizvod koji su isporučili na tržište predstavlja ozbiljan rizik.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1) raspoložive informacije i podatke kojima se omogućava identifikacija proizvoda i njegovog porijekla (proizvođač, naziv proizvoda, partija/serija proizvoda i slično);

2) detaljan opis rizika koji proizvod predstavlja i

3) opis mjera preduzetih u cilju sprječavanja rizika.

(3) Bliži sadržaj obavještenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

### Član 13

(1) Organ nadzora na tržištu dužan je da podstiče saradnju proizvođača, odnosno distributera ukazivanjem na mogućnost dobrovoljnog preduzimanja mjera u skladu sa ovim zakonom, radi stvaranja pravila dobre prakse i isporučivanja na tržište isključivo bezbjednih proizvoda.

(2) Način saradnje sa proizvođačima, odnosno distributerima iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ nadzora na tržištu i objavljuje na svojoj internet stranici u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

### Član 14

(1) Informacije o rizicima koje proizvodi mogu imati po zdravlje i bezbjednost potrošača i drugih krajnjih korisnika, kojima raspolažu nadležni organi nadzora na tržištu, su informacije od javnog interesa.

(2) Informacije iz stava 1 ovoga člana neće biti dostupne javnosti ukoliko se, u skladu sa posebnim propisom, smatraju poslovnom tajnom.

(3) Poslovnom tajnom ne smatraju se informacije vezane za bezbjedna svojstva proizvoda koje moraju biti dostupne javnosti radi zaštite bezbjednosti i zdravlja potrošača i drugih krajnjih korisnika.

(4) Čuvanje poslovne tajne iz stava 2 ovog člana ne utiče na razmjenu informacija između nadležnih organa u Crnoj Gori.

(5) Čuvanje poslovne tajne iz stava 2 ovoga člana ne utiče na razmjenu informacija između nadležnih organa Crne Gore i nadležnih tijela država članica Evropske unije, odnosno Evropske komisije.

(6) Nadležni organi iz st. 4 i 5 ovog člana dužni su da obezbijede čuvanje informacije označene kao poslovna tajna.

#### Član 16

(1) Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija dužan je da preko sistema RAPEX obavijesti Evropsku komisiju o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu Crne Gore, kao i o preduzetim mjerama organa tržišnog nadzora i dobrovoljnim mjerama privrednih subjekata, ako posljedice rizika koji predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište može imati posljedica van teritorije Crne Gore.

(2) Ako organ iz stava 1 ovog člana smatra da posljedice rizika koji predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište Crne Gore nema ili ne može imati posljedica van teritorije Crne Gore, obavijestiće Evropsku komisiju o preduzetim mjerama od interesa za druge države, naročito ako su preduzete radi sprječavanja, otklanjanja ili smanjenja novog rizika koji nije bio prijavljen Evropskoj komisiji.

(3) U obavještenju iz st. 1 i 2 ovog člana navode se svi raspoloživi podaci, a naročito podaci potrebni za identifikaciju proizvoda, porijeklo i lanac isporuke proizvoda, utvrđeni rizik, prirodu i trajanje preduzete prinudne mjere, kao i dobrovoljne mjere koje su preduzeli proizvođač, odnosno distributer.

#### Član 17

Način rada sistema i organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija iz čl. 15 i 16 ovog zakona utvrđuju se propisom Vlade.

#### Član 19

(1) Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) stavi, odnosno isporuči na tržište proizvod koji nije bezbjedan (član 6);

2) ne pruži potrošačima i drugim krajnjim korisnicima potrebne informacije i upozorenja neophodna za procjenu rizika (član 10 stav 1);

3) ne preduzme mjere koje će mu omogućiti da blagovremeno izvrši analizu i procjenu rizika koje bi ti proizvodi mogli predstavljati (član 10 stav 2 tačka 1);

4) ne preduzme mjere koje će mu omogućiti da upozori potrošače i druge krajnje korisnike o procijenjenim i utvrđenim rizicima (član 10 stav 2 tačka 2);

5) ne preduzme mjere koje će mu omogućiti da povuče ili opozove proizvod radi izbjegavanja procijenjenih, odnosno utvrđenih rizika (član 10 stav 2 tačka 3);

6) bez odlaganja i u pisanoj formi ne obavijesti nadležni organ tržišnog nadzora da proizvod koji je isporučio na tržište predstavlja ozbiljan rizik (član 12 stav 1 tačka 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 eura do 12.000 eura.

## Član 20

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne proslijedi informacije o rizicima učesnicima u lancu isporuke, potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, kao i organu nadzora na tržištu (član 11 stav 3 tačka 1);

2) ne čuva i na zahtjev državnih organa, odnosno korisnika u lancu isporuke ne dostavi dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje porijekla proizvoda i identiteta proizvođača (član 11 stav 3 tačka 2);

3) ne saraduje sa organom nadzora na tržištu u sprovođenju mjera u cilju sprječavanja rizika (član 11 stav 3 tačka 3);

4) bez odlaganja i u pisanoj formi ne obavijesti nadležni organ tržišnog nadzora da je proizvod koji je isporučio na tržište opasan (član 12 stav 1 tačka 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 eura do 6.000 eura.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta**

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**

<b>Naziv propisa</b>	Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	4. Standardizacija i drugi oblici ocjene usaglašenosti
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>podpoglavlje</b>
	28. Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita	28.20.30 Zaštita ekonomskih interesa
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- potrošač</li><li>- proizvođač</li><li>- bezbjednost proizvoda</li></ul>	

**OBRAZAC**

<b>IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA</b>	
<b>PREDLAGAČ PROPISA</b>	Ministarstvo ekonomije
<b>NAZIV PROPISA</b>	Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda
<b>1. Definisanje problema</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izradi ovog Zakona pristupilo se u cilju daljeg usaglašavanja sa Direktivom EP i Savjeta 2001/95/EC o opštoj bezbjednosti proizvoda. Ovim izmjenama zakona treba da se riješe određene nepreciznosti koje su dovodile do neadekvatne primjene zakona.</li> <li>- Problem su predstavljale određene odredbe postojećeg Zakona, koje nijesu bile u potpunosti harmonizovane sa pravom EU.</li> <li>- Nepostojanjem preciznih odrebi kojima se reguliše predmetna materija moglo bi stvoriti prepreke u pregovorima u procesu pristupanja Crne Gore EU.</li> <li>- Ne donošenje ovog zakona moglo bi stvoriti prepreku na daljem putu pristupanja Crne Gore EU.</li> </ul>	
<b>2. Ciljevi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postizu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovni cilj je potpuno usaglašavanje sa zahtjevima Direktive o opštoj bezbjednosti proizvoda.</li> <li>- Ciljevi koji će se postići donošenjem ovog zakona predstavljaju ispunjavanje obaveza koje je Vlada CG preuzela potpisivanjem SSP-a, a odnose se na usklađivanje nacionalnog zakonodasvtva sa zakonodasvtvom EU, a naročito ispunjavanje jednog od mjerila za privremeno zatvaranje poglavlja 28 Zaštita potrošača i zdravlja.</li> </ul>	
<b>3. Opcije</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li> <li>- Obrazložiti preferiranu opciju?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino usvajanjem navedenog propisa. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati djelimično riješen što može biti prepreka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.</li> </ul>	
S obzirom na materiju koja se uređuje ovim propisom, kao i činjenice da se u konkretnom slučaju	

radi o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, to je usvajanje ovog propisa jedina moguća opcija.

#### 4. Analiza uticaja

Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.

Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).

Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Preciznije definisana rješenja u novom zakonu omogućice organima nadzora nad tržištem bolju implementaciju u cilju obezbjeđivanja uslova za stavljanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda.
- Primjena propisa neće izazvati promjene u troškovima zainteresovanih lica.
- Nema dodatnih troškova za donošenje propisa.
- Propisom su definisana rješenja koja omogućavaju stvaranje „zdrave“ tržišne konkurencije, propisivanjem obaveze za stavljanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda
- Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?

Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.

Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.

Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu; odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?

Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.

Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.

Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Nije potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa.
- Vidi prethodni odgovor.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava u budžetu.
- Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa neće se stvoriti prihod u budžetu CG.
- Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.

Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).

Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- U postupku izrade Zakona učestvovao je ekspert angažovan putem RESPE

7. Monitoring i evaluacija

Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?  
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?  
Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?  
Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.
- Ministarstvo ekonomije i Uprava za inspeksijske poslove će vršiti nadzor nad sprovođenjem propisa.

Datum i mjesto

17.11.2017.

Podgorica

Ministarka





CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA

Crna Gora  
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено	08.12.2017		
Орг. јед.	Број	Примљено	Вредност
	330-113/2017-14		

Broj: 02-03-20347/1

Podgorica, 05. decembar 2017. godine

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**  
**- n/r ministarke, gospođe Dragice Sekulić -**

Poštovana gospođo Sekulić,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 330-113/2017-13 od 15. novembra 2017. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda stvaraju se uslovi za potpunu harmonizaciju zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravom Evropske unije, koji se odnosi na dalje usaglašavanje sa Direktivom EP i Savjeta 2001/95/EC o opštoj bezbjednosti proizvoda, kako bi se na efikasniji način omogućila bolja implementacija i bolji uslovi za stavljanje na tržište isključivo bezbjednih proizvoda od strane organa nadzora na tržištu.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, u dijelu procjene fiskalnog uticaja, za implementaciju Predloga nije potrebno obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda*.

S poštovanjem,

**MINISTAR**  
Darko Radunović





mep

MINISTAR  
EVROPSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO EKONOMIJE  
gospođa Dragica Sekulić  
ministrica

Broj: 05/1-629/2  
Podgorica, 22. XII 2017.

Poštovana gospodo Sekulić,

Dopisom broj 330-113/2017-16 od 22. decembra 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

MINISTAR  
ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ

Bulevar revolucije 15, Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 416 360  
E-mail: kabinet@mep.gov.me  
www.mep.gov.me

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME-IU/PZ/17/15
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on General Product Safety	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jovo Rabrenović 482 230 jovo.rabrenovic@mek.gov.me	
- kontakt lica (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zdravko Vuksanović 482 230 zdravko.vuksanovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt lica (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis usklađuje		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 78 Zaštita potrošača		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	28. Zaštita potrošača i zdravlja 2:2 Zakonodavni okvir, A) Zaštita potrošača	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2017	
- Napomena	Sa donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda se kašni zbog međuresorskog usklađivanja i slanja propisa na komentare EK	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije; Glava I, Unutrašnje tržište, član 26/ TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Action, Title I Market, Article 26		
<b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

32001L0095	
Direktiva 2001/95/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 3. decembra 2001 o opštoj bezbjednosti proizvoda/Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety OJ L 11, 15.1.2002.	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske	
Ne postoje ostali izvori prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
/	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava Evropske unije je preveden je na crnogorski jezik.	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda nije preveden na engleski jezik	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U pripremi ovog zakona učestvovao je ekspert iz zemlje članice Evropske unije koji je angažovan putem RESPA programa	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
	
Datum: 22.12.2017.godine	Datum: 22.12.2017.godine

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije.
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
ME-IU/PZ/17/15		ME-IU/PZ/17/15		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Direktiva 2001/95/EZ Evropskog Parlamenta i Savjeta od 3. decembra 2001. o opštoj sigurnosti proizvoda <b>32001L0095</b>				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda		Proposal for the Law on Amendments to the Law on General Product Safety		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva 2001/95/EZ</b>				
Poglavlje I Cilj – Područje primjene - Definicije  Član 1 1.Ovom se Direktivom osigurava sigurnost proizvoda koji se stavljaju na tržište.	Član 1 U Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14), u članu 1 riječi: “i druge krajnje korisnike” brišu se.	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 1 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)	
2. Ova se Direktiva primjenjuje na sve proizvode utvrđene članom 2. stavom (a). Sve njene odredbe se primjenjuju ukoliko ne postoje posebne odredbe s istim ciljem u pravilima prava Zajednice o	Član 3 U članu 3 stav 4 riječi: „pisanim putem“ zamjenjuju se riječima: „na jasan način“.	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je i članom 3 Zakona o opštoj bezbjednosti	

<p>sigurnost tih proizvoda. Kada proizvodi podliježu posebnim sigurnosnim zahtjevima zakonodavstva Zajednice, ova se Direktiva primjenjuje samo na aspekte i rizike ili kategorije rizika koji nisu predviđeni tim zahtjevima. To znači da:</p> <p>(a) se član 2. stav (b) i (c) i član 3. i 4. ne primjenjuju na te proizvode kada se odnose na rizike ili kategorije rizika koji su predviđeni posebnim zakonodavstvom;</p> <p>(b) se članovi 5. do 18. primjenjuju ako ne postoje posebne odredbe o aspektima koji su predviđeni u navedenim članovima s istim ciljem.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b> <b>(Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda)</b></p> <p>(4) Ovaj zakon ne primjenjuje se na korišćene proizvode koji se isporučuju na tržište kao antikviteti i na proizvode koji se prije korišćenja moraju popraviti ili prepraviti, pod uslovom da isporučilac proizvoda o tome na jasan način obavijesti lice kome isporučuje proizvod.</p>		<p>proizvoda („Službeni list CG”, broj 45/14)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>U smislu ove Direktive:</p> <p>(a) «proizvod» označava bilo koji proizvod – uključujući i proizvod u okviru pružanja usluge – koji je namijenjen potrošačima ili koji bi u razumno predvidljivim uslovima potrošači mogli upotrebljavati, čak i ako im nije namijenjen, te koji je isporučen ili dostupan, uz plaćanje ili besplatno, u okviru trgovačke djelatnosti, bez obzira na to da li je nov, korišten ili doraden.</p> <p>Ova se definicija ne primjenjuje na korišćene proizvode koji se isporučuju kao antikviteti ili na proizvode koji se moraju popraviti ili obnoviti prije upotrebe, pod uslovom da dobavljač o tome jasno obavještenjei osobu kojoj isporučuje proizvod;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Značenje izraza</b> <b>Član 5</b></p> <p>U članu 5 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1) <b>proizvod</b> je svaki proizvod (nov, korišćen, popravljen ili prepravljeno), namijenjen potrošačima, odnosno koji pod razumno predvidljivim uslovima, potrošač može upotrijebiti iako mu nije namijenjen, a koji je isporučen ili dostupan potrošaču u okviru vršenja poslovne ili druge komercijalne djelatnosti, uključujući i proizvod u okviru pružanja usluga sa ili bez naknade;“.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>(b) «siguran proizvod» označuje bilo koji proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući trajanje i po potrebi,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>U članu 2 u uvodnoj rečenici stava 1</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 2 Zakona o</p>	

<p>stavljanje u upotrebu, zahtjeve za ugradnju i održavanje, ne predstavlja nikakav rizik ili najmanji rizik spojiv s upotrebom proizvoda, koji se smatra prihvatljivim i u skladu sa visokim nivoom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, posebno uzimajući u obzir sljedeće elemente:</p> <p>(i) karakteristike proizvoda, uključujući njegov sastav, pakovanje, uputstvo za sklapanje te po potrebi ugradnja i održavanje;</p> <p>(ii) efekat na druge proizvode, kada je razumno predvidljivo da će se upotrebljavati s drugim proizvodima;</p> <p>(iii) predstavljanje proizvoda, označavanje, sva upozorenja i uputstva za njegovu upotrebu i uklanjanje i sve druge oznake ili obaveštenja o proizvodu;</p> <p>(iv) kategorije potrošača izloženih riziku prilikom upotrebe proizvoda, posebno djecu i starije osobe.</p> <p>Mogućnost nabavke ili dostupnost drugih proizvoda viših nivoa sigurnosti koji predstavljaju manji stepen rizika nije dovoljan razlog da se proizvod smatra «opasnim»;</p>	<p>riječi: „potrošača i drugih krajnjih korisnika“ zamjenjuju se riječju „ljudi“.</p> <p>U tački 3 riječi: „označavanje proizvoda“ zamjenjuju se riječima: „izgled, označavanje“.</p> <p>U tački 4 riječi: „drugih krajnjih korisnika“ brišu se.</p> <p>Tačka 5 mijenja se i glasi: „5) izgled proizvoda, a naročito neprehrambenog proizvoda, koji može potrošača da dovede u zabludu ako oblikom, mirisom, bojom, izgledom, pakovanjem, označavanjem, obimom, veličinom ili drugim karakteristikama podsjeća na prehrambeni proizvod i zbog toga može biti upotrijebljen od strane potrošača, a naročito djece, na način koji može da predstavlja rizik po njihovo zdravlje i život (npr. gušenje, trovanje ili stomachni problemi zbog stavljanja u usta, sisanja ili njihovog gutanja).“</p>		<p>opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	
<p>(c) «opasan proizvod» označava svaki proizvod koji nije u skladu sa definicijom «sigurnog proizvoda» iz stava (b);</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 2 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>(d) «ozbiljan rizik» označava svaki ozbiljan rizik, uključujući onaj čiji efekti nisu trenutni, koji zahtjeva brzu intervenciju javnih tijela;</p>	<p>Član 5</p> <p>U tački 6 riječi: „i drugog krajnjeg korisnika“ brišu se.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 6 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	
<p>(e) «proizvođač» označava:</p> <p>(i) proizvođača proizvoda, kada ima sjedište u Zajednici, svaku drugu osobu koja se predstavlja kao proizvođač stavljajući na proizvod svoje ime, zaštitni znak ili drugo karakteristično obilježje, ili osobu koja proizvod dorađuje;</p> <p>(ii) predstavnika proizvođača, kad proizvođač nema sjedište u Zajednici, ili ako predstavnik nema sjedište u Zajednici, uvoznika proizvoda;</p> <p>(iii) druge stručne osobe u lancu snabdevanja u mjeri u kojoj njihove djelatnosti mogu uticati na sigurnosne karakteristike proizvoda;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 3 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	
<p>(f) «distributer» označuje svaku stručnu osobu u lancu snabdevanja čija djelatnost ne utiče na sigurnosne karakteristike proizvoda;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je članom 5 tačka 4 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	
<p>(g) «povlačenje» označava svaku mjeru usmjerenu na vraćanje opasnog proizvoda kojeg je proizvođač</p>	<p>Član 5</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija direktive regulisana je</p>	

ili distributer već isporučio potrošaču ili ga učinio dostupnim potrošaču;	U tački 10 riječi: „odnosno drugom krajnjem korisniku“ brišu se.		članom 5 tačka 10 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)	
(h) «sprječavanje distribucije» označava svaku mjeru usmjerenu na sprječavanje distribucije, izlaganja i ponude proizvoda opasnog za potrošače.	<p>Član 5</p> <p>Tačka 9 mijenja se i glasi:  „9) <b>povlačenje proizvoda</b> je mjera koja se preduzima radi sprječavanja distribucije, izlaganja i ponude proizvoda koji predstavlja opasnost za potrošača;“.</p>	Potpuno usklađeno		
<p><b>Poglavlje II Opšti sigurnosni zahtjevi, kriterijumi osjenjivanja usaglašenosti i evropski standardi</b></p> <p>Član 3.</p> <p>1. Proizvođač je obavezan na tržište stavljati samo sigurne proizvode.</p>	<p>Opšti zahtjevi bezbjednosti i kriterijumi bezbjednosti</p> <p>Član 6</p> <p>Član 6 mijenja se i glasi:  „Proizvođač je dužan da stavlja na tržište isključivo bezbjedne proizvode.“</p>	Potpuno usklađeno		



<p>2. Proizvod se smatra sigurnim, u pogledu aspekata predviđenih relevantnim nacionalnim zakonodavstvom, kada je, ako ne postoje posebne odredbe Zajednice o sigurnosti tog proizvoda, u skladu sa posebnim pravilima nacionalnog prava države članice na čijem teritoriju se prodaje, a takva pravila su izrađena u skladu sa Ugovorom, a posebno njegovim članovima 28. i 30., i utvrđuju zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje proizvod mora zadovoljavati kako bi se prodavao.</p> <p>Proizvod se smatra sigurnim, po pitanju rizika i kategorija rizika obuhvaćenih relevantnim nacionalnim standardima, kada je u skladu sa neobavezujućim nacionalnim standardima kojima su preuzeti evropski standardi, na što je Komisija objavila uputstva u Službenom listu Evropskih zajednica u skladu sa članom 4. Države članice objavljuju uputstva na te nacionalne standarde.</p>	<p>Usklađenost sa propisima i objavljenim standardima Član 7</p> <p>U članu 7 stav 2 riječi: „i čija lista je objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, zamjenjuju se riječima: „ sa liste standarda objavljene u „Službenom listu Evropske unije“.</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi: „(3) Listu MEST standarda kojima se preuzimaju standardi sa liste iz stava 2 ovog člana, utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove standardizacije (u daljem tekstu: Ministarstvo) i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 7 stav 1 i 2 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	
<p>3. U okolnostima različitim od onih navedenih u stavu 2., usklađenost proizvoda s opštim sigurnosnim zahtjevom se ocjenjuje uzimajući u obzir sljedeće elemente, posebno, ako postoje:</p> <p>(a) neobavezujući nacionalni standardi kojima se preuzimaju relevantni evropski standardi sem onih navedenih u stavu 2.;</p> <p>(b) standardi koje je izradila država članica u kojoj se proizvod prodaje;</p> <p>(c) preporuke Komisije koje utvrđuju smjernice o sigurnosnoj ocjeni proizvoda;</p> <p>(d) kodekse dobrih poslovnih običaja o sigurnosti</p>	<p>Drugi kriterijumi bezbjednosti Član 8</p> <p>U članu 8 stav 1 tačka 6 riječi: „i drugih krajnjih korisnika“ brišu se.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 8, 9 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>proizvoda na snazi na tom određenom području;</p> <p>(e) najnovija saznanja i tehnologije;</p> <p>(f) razumna očekivanja potrošača po pitanju sigurnosti.</p> <p>4. Usklađenost proizvoda kriterijima za osiguranje opšteg sigurnosnog zahtjeva, posebno odredbama spomenutim u stavovima 2. i 3., ne sprječava nadležna tijela država članica da preuzmu odgovarajuće mjere kojima se ograničava stavljanje proizvoda na tržište ili zahtjeva sprječavanje njegove distribucije natržištu ili njegovo povlačenje kada postoje dokazi da je, uprkos usklađenosti, opasan.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 4.</p> <p>1. U smislu ove Direktive, evropski standardi navedeni u drugom podstavu člana 3. se sastavljaju kako slijedi:</p> <p>(a) zahtjevi, čiji je cilj osigurati da proizvodi koji su u skladu s tim standardima zadovoljavaju opšti sigurnosni zahtjev se određuju u skladu s postupkom iz člana 15. stava 4.;</p> <p>(b) na osnovu tih zahtjeva, Komisija, u skladu sa Direktivom 98/34/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. juna 1998. o utvrđivanju postupka za pružanje informacija u području tehničkih standarda i uredbi i propisa o uslugama informacijskog društva<sup>1</sup> poziva evropska tijela za standardizaciju da utvrde standarde koji zadovoljavaju ove zahtjeve.</p> <p><sup>1</sup> SL L 204, 21. 7. 1998., str. 37. Direktiva izmijenjena i dopunjena Direktivom 98/48/EZ (SL L 217, 5. 8. 1998., str. 18.)</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

<p>(c) na osnovu tih mandata, evropska tijela za standardizaciju usvajaju standarde u skladu s načelima iz opštih smjernica za saradnju između Komisije i tih tijela;</p> <p>(d) Komisija svake tri godine izvještava Evropski parlament i Savjet, unutar okvira izvještaja navedenog u članu 19. stavu 2., o svojim programima za utvrđivanje zahtjeva i mandatima za standardizaciju utvrđenim u podstavovima (a) i (b) gore. Ovaj izvještaj, posebno, sadrži analizu donesenih odluka o zahtjevima i mandatima za standardizaciju iz podstava (a) i (b) i o standardima iz podstava (c). On također sadrži informacije o proizvodima za koje Komisija namjerava utvrditi spomenute zahtjeve i mandate, rizike proizvoda koje treba razmotriti i rezultate bilo kojeg pripremnog posla pokrenutog na tom području.</p> <p>2. Komisija u Službenom listu Evropskih zajednica objavljuje uputstva na evropske standarde usvojene na ovaj način i utvrđene u skladu sa zahtjevima iz stava 1.</p> <p>Ako standard koji su usvojila evropska tijela za standardizaciju prije stupanja na snagu ove Direktive osigurava usklađenost s opštim sigurnosnim zahtjevom, Komisija odlučuje o objavljivanju uputstva na njega u Službenom listu Evropskih zajednica.</p> <p>Ako standard ne osigurava usklađenost sa opštim sigurnosnim zahtjevom, Komisija povlači uputstva na standard iz publikacije u cjelini ili djelimično.</p> <p>U slučajevima navedenim u drugom i trećem podstavu, Komisija, na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice, odlučuje u skladu s</p>				
--	--	--	--	--

<p>postupkom iz člana 15. stava 2. da li taj određeni standard zadovoljava opšti sigurnosni zahtjev. Komisija odlučuje o objavljivanju ili povlačenju nakon savjetovanja s odborom osnovanim u skladu sa članom 5. Direktive 98/34/EZ. Komisija o svojoj odluci obavještava države članice. Nema odgovarajuće odredbe Neprenosivo</p>				
<p><b>Poglavlje III Ostale obaveze proizvođača i obaveze distributera</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>1. U okviru svojih djelatnosti, proizvođači potrošačima pružaju relevantne informacije omogućavajući im ocjenu rizika svojstvene proizvodnje tokom normalnog ili razumno predvidljivog perioda njegove upotrebe, kada takvi rizici nisu trenutno primetni bez odgovarajućih upozorenja, i da preduzmu mjere opreza protiv tih rizika.</p> <p>Upozorenja ne izuzimaju nikoga od zadovoljavanja ostalih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom.</p> <p>U okviru svojih djelatnosti, proizvođači usvajaju mjere proporcionalne karakteristikama proizvoda koje isporučuju, koje im omogućavaju da:</p> <p>(a) se informiraju o rizicima koje ti proizvodi mogu predstavljati;</p> <p>(b) odaberu određena djelovanja uključujući, ako je potrebno izbjeći te rizike, povlačenje s tržišta, odgovarajuće i efikasno upozoravanje potrošača ili povlačenje proizvoda od potrošača.</p> <p>Mjere iz trećeg podstava uključuju na primjer:</p> <p>(a) oznaku, na proizvodu ili ambalaži, o identitetu i</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 9</b></p> <p>(1) U članu 10 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Proizvođač je dužan da, u okviru obavljanja djelatnosti, potrošačima pruža potrebne informacije i upozorenja neophodna za procjenu rizika i preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite pri upotrebi proizvoda, ako ti rizici nijesu očigledni bez informacija i upozorenja, za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda.</p> <p>U stavu 2 tačka 2 riječi: „ i druge krajnje korisnike“ brišu se.</p> <p>Stav 6 mijenja se i glasi: „(6) Pružanje informacija i upozorenja iz stava 1 ovog člana, ne isključuje druge obaveze utvrđene ovim zakonom proizvođača i distributera, koji su uključeni u lanac isporuke.“</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članom 10 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>detaljima o proizvođaču i proizvodu ili, po potrebi, grupi proizvoda kojima pripada, osim kada je nenavođenje takve oznake opravdano;</p> <p>(b) u svim slučajevima gdje je to potrebno, sprovođenje ispitivanja uzorka prodvanih proizvoda, istraživanje i, po potrebi, vođenje zapisnika o pritužbama te obavještavanje distributera o takvom nadzoru.</p> <p>Djelovanje poput onog navedenog pod (b) trećeg podstava se preuzima na neobaveznoj osnovi ili na zahtjev nadležnih tijela u skladu s članom 8. stavom 1., podstavom (f). Povlačenje proizvoda se preuzima u krajnjem slučaju, kada druge mjere nisu moguće za sprječavanje određenih rizika, u slučajevima kada to proizvođači smatraju prijeko potrebnim ili kada su to prisiljeni učiniti dalje na mjeru koju je preduzelo nadležno tijelo. To se može izvršiti u okviru kodeksa dobrih poslovnih običaja o tom pitanju, ako takvi kodeksi postoje u određenoj državi članici.</p>				
<p>2. Distributeri moraju djelovati s dužnom brigom kako bi pomogli u osiguravanju usklađenosti s važećim sigurnosnim zahtjevima, posebno na taj način da ne dostavljaju proizvode za koje znaju ili bi trebali pretpostavljati, na osnovu informacija koje imaju ili kao stručnjaci, da ne zadovoljavaju te zahtjeve. Štaviše, u okviru svojih djelatnosti, oni učestvuju u nadzoru sigurnosti proizvoda stavljenih na tržište, posebno prosljeđivanjem informacija o rizicima proizvoda, vodeći i pružajući dokumentaciju prijeko potrebnu za utvrđivanje porijekla proizvoda, i saradnjom u djelovanjima proizvođača i nadležnih tijela kako bi se rizici</p>	<p>Član 10</p> <p>U članu 11 stav 1 mijenja se i glasi:  „(1) Distributer je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika radi očuvanja usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima bezbjednosti proizvoda utvrđenim posebnim zakonom.“  U stavu 3 tačka 1 mijenja se i glasi:  „1) prosljeđivanjem informacija o rizicima u lancu isporuke, potrošačima i organu nadzora na tržištu“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 11 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>izbjegli. U okviru svojih djelatnosti oni preduzimaju mjere koje im omogućavaju efikasnu saradnju.</p>				
<p>3. Kada proizvođači i distributeri znaju ili bi trebali znati, na osnovu informacija koje imaju i kao stručnjaci, da proizvod koji su stavili na tržište predstavlja rizike za potrošače i da ne zadovoljava opšti sigurnosni zahtjev, oni odmah o tome obavješćuju nadležna tijela država članica u skladu s uslovima utvrđenim u Prilogu I., kao i o detaljima preduzetih djelovanja za sprječavanje rizika za potrošača.</p> <p>Komisija, u skladu s postupkom iz člana 15. stava 5. prilagođava posebne zahtjeve u vezi obaveze pružanja informacija utvrđenih u Prilogu I.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 12</b> <b>Zajedničke obaveze proizvođača i distributera</b></p> <p>U nazivu člana 12 riječi: „Zajedničke obaveze“ zamjenjuju se riječju „Obaveze“.</p> <p>U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Proizvođači i distributeri dužni su da, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste organe nadzora na tržištu, ako znaju ili bi na osnovu raspoloživih informacija i profesionalnog iskustva trebali da znaju da određeni proizvodi koji su isporučeni na tržište, a nijesu u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti, predstavljaju nedozvoljeni rizik za potrošača.“</p> <p>U stavu 2 tačka 1 riječi: „i njegovog porijekla“ brišu se, a poslije zagrada dodaju se riječi: „radi pronalaženja tog proizvoda“.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p style="padding-left: 40px;">„(4) Proizvođač i distributer dužni su da, u okviru djelatnosti, na zahtjev organa nadzora na tržištu, ostvaruju međusobnu saradnju u vezi sa</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je i članom 12 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

	aktivnostima koje preduzimaju, radi izbjegavanja rizika koji predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su isporučeni na tržište.“			
4. Proizvođači i distributeri, u okviru svojih djelatnosti, sarađuju s nadležnim tijelima, na zahtjev posljednjih, u pogledu djelovanja preduzetih za izbjegavanje rizika koji predstavljaju proizvodi koje oni isporučuju ili su isporučili. Postupci za takvu saradnju, uključujući postupke za dijalog s tim proizvođačima i distributerima o pitanjima vezanim za sigurnost proizvoda koje utvrđuju nadležna tijela.	<p>Član 12 Postupci saradnje i podsticanje dobrovoljnih mjera</p> <p>U članu 13 stav 2 riječi: „sa proizvođačima, odnosno distributerima iz stava 1 ovog člana“, zamjenjuju se riječima: „iz člana 12 stav 4 ovog zakona.“</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je i članom 13 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)	
<p><b>Poglavlje IV Posebne obaveze i ovlašćenja država članica</b></p> <p>Član 6.</p> <p>1. Države članice garantuju da proizvođači i distributeri ispunjavaju svoje obaveze iz ove Direktive stavljajući na tržište sigurne proizvode.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 18 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)	
2. Države članice osnivaju ili imenuju tijela nadležna za nadzor usklađenosti proizvoda s opštim sigurnosnim zahtjevima i osiguravaju im prijeko potrebne ovlašćenja i mogućnosti njihove upotrebe za preduzimanje odgovarajućih mjera iz ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 3 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG br. 33/2014)	

<p>3. Države članice određuju zadatke, ovlašćenja, organizaciju i dogovore o saradnji nadležnih tijela. Oni obavješćuju Komisiju, a Komisija prosljeđuje te informacije drugim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 11 i 17 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl. list CG br. 33/2014)</p>	
<p>Član 7.</p> <p>Države članice utvrđuju pravila kažnjavanja koja se primjenjuju prilikom kršenja nacionalnih odredaba usvojenih u skladu sa ovom Direktivom te preduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihovog provođenja. Predviđene kazne su efikasne, proporcionalne i služe kao mjere odvraćanja. Države članice o tim odredbama obavještavaju Komisiju do 15. januara 2004., takođe je obavještavaju, bez odgađanja, o svim njihovim izmjenama i dopunama.</p>	<p>VI KAZNE NE ODREDBE Član 19</p> <p>U članu 19 stav 1 tačka 1 riječi: „odnosno isporuči“ brišu se.</p> <p>U tački 2 riječi: „i drugim krajnjim korisnicima“ brišu se, a poslije „riječi“ „rizika dodaju se riječi: „pri upotrebi proizvoda za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda.“</p> <p>U tački 6 poslije riječi „rizik“, dodaju se riječi: „za potrošača“.</p> <p>U stavu 3 riječi: „kaznom od 5000 eura do 12.000 eura, zamjenjuju se riječima: „kaznom od 3000 eura do 6000 eura“.</p> <p>Član 20</p> <p>U članu 20 stav 1 tačke 1,3 i 4 mijenjaju se i glase:</p> <p>„1) ne proslijedi informacije o rizicima u lancu isporuke potrošačima i organu nadzora na tržištu (član 11 stav 3 tačka 1);</p> <p>„3) bez odlaganja u pisanoj formi ne</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 19 i 20 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	



	<p>obavijesti organe nadzora na tržištu, da određeni proizvodi koji su isporučeni na tržište predstavljaju ozbiljan rizik za potrošača (član 12 stav 1);</p> <p>„4) ne surađuje sa organima nadzora na tržištu u vezi sa aktivnostima koje preduzimaju, kako bi se izbjegao rizik koji predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su isporučeni na tržište (član 12 stav 4).“</p>			
<p>Član 8</p> <p>1. U smislu ove Direktive, posebno njenog člana 6., nadležna tijela država članica imaju pravo preduzeti, <i>inter alia</i>, mjere iz podstava (a) i (b) do (f) ispod, po potrebi:</p> <p>(a) za bilo koji proizvod:</p> <p>(i) organiziraju, čak i nakon što je stavljen na tržište kao siguran, odgovarajuće provjere njegovih sigurnosnih karakteristika, na odgovarajućoj ljestvici, do posljednje faze upotrebe ili potrošnje;</p> <p>(ii) zahtijevaju sve potrebne informacije od stranaka na koje se to odnosi;</p> <p>(iii) da uzimaju uzorke proizvoda i podvrgnu ih sigurnosnim provjerama;</p> <p>(b) za bilo koji proizvod koji bi mogao predstavljati rizike u određenim uslovima:</p> <p>(i) zahtijevaju njegovo označivanje odgovarajućim, jasno izrečenim i lako razumljivim upozorenjima, na službenim jezicima države članice u kojima se proizvod prodaje, o rizicima koje bi mogao predstavljati;</p> <p>(ii) zahtijevaju da proizvod ispunjava određene</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive uređena je članom 19 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Službeni list CG“, broj 33/14)</p>	

<p>uslove kako bi se učinio sigurnim prije nego što se stavi u prodaju;</p> <p>(c) za bilo koji proizvod koji bi mogao predstavljati rizik za određene osobe:</p> <p>da zahtijeva njihovo pravovremeno upozoravanje na odgovarajući način o riziku, uključujući objavljivanje posebnih upozorenja;</p> <p>(d) za bilo koji proizvod koji bi mogao biti opasan: privremeno zabranjuju isporuku, ponudu, ponudu isporuke ili izlaganje proizvoda tokom perioda potrebnog za različite sigurnosne ocjene, provjere i kontrole;</p> <p>(e) za bilo koji opasan proizvod: zabranjuju njegovu prodaju i uvode propratne mjere potrebne kako bi se osiguralo poštovanje te zabrane;</p> <p>(f) za bilo koji opasan proizvod koji je već na tržištu:</p> <p>(i) naređuju ili organiziraju njegovo stvarno i trenutno povlačenje i upozoravaju potrošače na rizike koje predstavlja;</p> <p>(ii) naređuju ili usklađuju ili, po potrebi, zajedno s proizvođačima i distributerima organizuju njegovo povlačenje od potrošača i njegovo uništavanje u odgovarajućim uslovima.</p>				
<p>2.Kada nadležna tijela država članica preduzimaju mjere kao što su one navedene u stavu 1., posebno one iz podstava od (d) do (f), one moraju djelovati u skladu s Ugovorom, i posebno njegovim članovima 28. i 30., tako da se mjere primjene na način proporcionalan ozbiljnosti rizika, i vodeći računa o načelu opreza.</p> <p>U ovom kontekstu, oni podstiču i promovišu dobrovoljno djelovanje proizvođača i distributera, u</p>	<p>Postupci saradnje i podsticanje dobrovoljnih mjera</p> <p>U članu 13 stav 2 riječi: „sa proizvođačima, odnosno distributerima iz stava 1 ovog člana“, zamjenjuju se riječima: „iz člana 12 stav 4 ovog zakona.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 13 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>skladu s njihovim obavezama iz ove Direktive, i posebno njenog poglavlja III. uključujući, po potrebi, razvoj kodeksa dobrih poslovnih običaja. Po potrebi, oni organizuju ili određuju mjere utvrđene stavom 1. podstavom (f), ako je djelovanje koje su preduzeli proizvođači ili distributeri prilikom ispunjavanja njihovih obaveza nezadovoljavajuće ili nedovoljno. Povlačenje proizvoda se preuzima u krajnjem slučaju. Može se izvršiti u okviru kodeksa dobrih poslovnih običaja o tom pitanju određene države članice, gdje takvi kodeksi postoje.</p>				
<p>3. Naročito, nadležna tijela imaju ovlaštenja preduzimanja svih potrebnih djelovanja za hitnu primjenu odgovarajućih mjera kao što su one spomenute u stavu 1. podstavovima (b) do (f), u slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik. Te okolnosti određuju države članice, ocjenjujući svaki pojedinačni slučaj posebno, uzimajući u obzir smjernice iz tačke 8. priloga II.</p> <p>4. Mjere iz ovog člana, koje preduzimaju nadležne tijela, upućuju se, po potrebi:</p> <p>(a) proizvođaču;</p> <p>(b) u okviru njihovi djelatnosti, distributerima i posebno stranci odgovornoj za prvu fazu distribucije na nacionalnom tržištu;</p> <p>(c) bilo kojoj drugoj osobi, ako je potrebno, s ciljem saradnje u preduzetom djelovanju za izbjegavanje rizika koji proizlaze iz proizvoda.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive uređena je članom 19 stav 2 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Službeni list CG“, broj 33/14)</p>	
<p>Član 9.</p> <p>1. S ciljem osiguranja efikasnog nadzora tržišta, kojim se garantuje visok nivo zdravlja potrošača i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba</p>	

<p>zaštita sigurnosti, što zahtijeva saradnju između nadležnih tijela, države članice osiguravaju pristupe koji koriste odgovarajuća sredstva i primjenu postupaka, a mogu podrazumijevati:</p> <p>(a) osnivanje, periodično ažuriranje i primjenu područnih nadzornih programa s obzirom na kategoriju proizvoda ili rizika te praćenje nadzornih aktivnosti, otkrića i rezultata;</p> <p>(b) praćenje i ažuriranje naučnog i tehničkog znanja u pogledu sigurnosti proizvoda;</p> <p>(c) periodični pregled i ocjenu funkcioniranja kontrolnih djelatnosti i njihove efikasnosti i, ako je potrebno, reviziju korištenog nadzornog pristupa i organizacije.</p> <p>2. Države članice potrošačima i drugim zainteresiranim strankama osiguravaju mogućnost podnošenja pritužbi na sigurnosti proizvoda i na nadzornim i kontrolnim djelatnostima nadležnim tijelima te rješavanje tih pritužbi na odgovarajući način. Države članice aktivno izvještavaju potrošača i druge zainteresirane stranke o postupcima donesenim u tu svrhu.</p>			<p>direktive uređena je članom 11 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Službeni list CG”, broj 33/14)</p>	
<p>Član 10.</p> <p>1. Komisija promoviše i učestvuje u operacijama u okviru evropske mreže tijela država članica nadležnih za sigurnost proizvoda, posebno administrativnom saradnjom.</p> <p>2. Ova mrežna saradnja se razvija u koordinaciji s drugim postojećim postupcima zajednice, posebno RAPEX-om. Njen cilj je, posebno, olakšati:</p> <p>(a) razmjenu informacija o ocjeni rizika, opasnim proizvodima, metodama testiranja i rezultatima, novijim naučnim razvojima kao i drugim aspektima</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>relevantnim za kontrolne djelatnosti;  (b) osnivanje i sprovođenje zajedničkog nadzora i projekata testiranja;  (c) razmjenu stručnog znanja i najboljih postupaka te saradnju u aktivnostima obrazovanja;  (d) poboljšanu saradnju na nivou Zajednice u pogledu pronalaženja, sprječavanja distribucije i povlačenja opasnih proizvoda.</p>				
<p><b>Poglavlje V Razmjena informacija i situacije koje zahtijevaju brzu intervenciju</b>  <b>Član 11.</b></p> <p>1. Kada država članica preduzima mjere koje ograničavaju stavljanje proizvoda na tržište – ili zahtijevaju sprječavanje njihove distribucije ili povlačenje– kako je predviđeno u Članu 8. stavu (1) podstavu (b) do (f), ona, ukoliko član 12. ili drugo posebno zakonodavstvo Zajednice ne zahtijeva takvo obavještanje, obavještava Komisiju o mjerama, navodeći razloge za njihovo donošenje. Takođe obavještava Komisiju o svim izmjenama ili ukidanju takvih mjera.</p> <p>Ako država članica koja sprovodi obavještanje smatra da efekti rizika ne prelaze ili ne mogu prijeći izvan njene teritorije, ona će obavještenjeiti o mjerama ukoliko sadrže informacije o sigurnosti proizvoda koje bi mogle zanimati države članice, posebno ako su one odgovor na novi rizik o kojem se još nije izvještavalo u drugim obavještenjima.</p> <p>U skladu sa postupkom iz člana 15. stava (3) ove Direktive, Komisija, dok osigurava efikasnost i pravilno funkcioniranje sistema, usvaja smjernice iz tačke 8. Priloga II. One predlažu sadržaj i</p>	<p><b>Razmjena informacija o opasnim proizvodima u Evropskoj uniji</b>  <b>Član 16</b></p> <p>Član 16 mijenja se i glasi:</p> <p>„(1) Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija dužan je da putem sistema RAPEX, obavještava Evropsku komisiju o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu Crne Gore i predstavljaju rizik koji nije dozvoljen u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana šalje se Evropskoj Komisiji ako se procijeni da posljedice rizika koje predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište, mogu imati uticaj i van Crne Gore.</p> <p>(3) Ako nakon obavještanja iz stava 1 ovog člana, organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija, utvrdi da se radi o ozbiljnom riziku,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 16 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>standardni oblik obaveštenja predviđenih ovim članom i, posebno, utvrđuju precizne kriterijume za određivanje uslova u kojima je obaveštenje relevantno u smislu drugog podstava.</p> <p>2. Komisija prosljeđuje obaveštenje drugim državama članicama, osim ako zaključi, nakon pregleda na osnovu informacija iz obaveštenja, da mjera nije u skladu s pravom Zajednice. U tom slučaju, ona odmah obavještava državu članicu koja je pokrenula akciju.</p>	<p>obavještava Evropsku Komisiju i o preduzetim mjerama organa nadzora na tržištu sa opisom razloga za njihovo preduzimanje, kao i o promjeni ili ukidanju tih mjera.</p> <p>(4) Ako nakon obavještavanja u skladu sa stavom 1 ovog člana, organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija, utvrdi da se radi o ozbiljnom riziku obavještava Evropsku Komisiju o mjerama koje privredni subjekti preduzimaju dobrovoljno.</p> <p>(5) Ako organ iz stava 1 ovog člana, smatra da posljedice rizika koji predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište Crne Gore ne postoje ili ne mogu imati posljedice van Crne Gore, obavijestiće Evropsku komisiju o preduzetim mjerama od interesa za druge države članice Evropske unije, naročito ako su preduzete radi sprječavanja, otklanjanja ili smanjenja novog rizika koji nije bio prijavljen Evropskoj komisiji.</p> <p>(6) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navode se svi raspoloživi podaci, a naročito podaci potrebni za identifikaciju proizvoda, porijeklo i lanac isporuke proizvoda, utvrđeni rizik, prirodu i trajanje preduzete prinudne mjere, kao i mjere koje su dobrovoljno</p>			
---	--	--	--	--

	<p>preduzeli proizvođač, odnosno distributer.</p> <p>(7) Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne isključuju obavezu razmjene informacija u skladu sa posebnim propisima.“</p>			
<p>Član 12.</p> <p>1. Kada država članica usvoji ili odluči usvojiti, preporučiti ili dogovoriti s proizvođačima ili distributerima, bilo na obaveznoj ili neobaveznoj osnovi, djelovanja za sprječavanje, ograničavanje ili uvođenje posebnih uslova za moguću prodaju ili upotrebu, unutar svoje teritorije, proizvoda zbog ozbiljnog rizika, ona o tome odmah obavještava Komisiju putem RAPEX-a. Ona takođe neodložno obavještava Komisiju o promjeni ili povlačenju te mjere ili djelovanja.</p> <p>Ako država članica koja sprovodi obavještavanje smatra da efekti rizika ne prelaze ili ne mogu preći izvan njenog teritorija, ona djeluje u skladu sa postupkom iz člana 11., uzimajući u obzir relevantne kriterijume predložene u smjernicama iz tačke 8. Priloga II.</p> <p>Ne dovodeći u pitanje prvi podstav, prije odluke o usvajanju tih mjera ili preduzimanja takvog djelovanja, države članice mogu proslijediti Komisiji</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive prenesena je u član 16 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

<p>sve informacije kojima raspolažu u pogledu postojanja ozbiljnog rizika.</p> <p>U slučaju ozbiljnog rizika, one obavještavaju Komisiju o dobrovoljnim mjerama iz člana 5. ove Direktive koje su preduzeli proizvođači i distributeri.</p>				
<p>2. Nakon što primi takvo obaveštenje, Komisija provjerava njihovu usklađenost s ovim članom, i zahtjevima koji se primjenjuju za funkcioniranje RAPEX-a, i prosljeđuje ih ostalim državama članicama, koje, zauzvrat, neposredno obavještavaju Komisiju o svim usvojenim mjerama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>3. Detaljni postupci za RAPEX su utvrđeni u Prilogu II. Komisija ih prilagođava u skladu s postupkom iz člana 15. stava 5.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je Uredbom o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik ("Sl. list CG" br.57/2015)	
<p>4. Pristup RAPEX-u je otvoren zemljama kandidatima, trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u okviru sporazuma između Zajednice i tih zemalja ili međunarodnih organizacija, prema dogovorima definisanim u tim sporazumima. Svi takvi sporazumi se temelje na reciprocitetu i sadrže odredbe o povjerljivosti u skladu sa onima koje se primjenjuju u Zajednici.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 13.</p> <p>1. Ako Komisija postane svjesna ozbiljnog rizika koji određeni proizvodi predstavljaju za zdravlje i sigurnosti potrošača u različitim državama</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



<p>članicama, ona može, nakon savjetovanja s državama članicama, i, ako se pojave naučna pitanja koja su u nadležnost Znanstvenog odbora Zajednice, nakon savjetovanja sa Naučnim odborom nadležnim za rješavanje tog određenog rizika, usvojiti odluku u skladu s ishodom tih savjetovanja, u skladu sa postupku iz člana 15. stava 2., zahtijevajući od država članica da preduzmu neke od mjera nabrojanih u članu 8. stavu 1. podstavu (b) do (f) ako, se istovremeno:</p> <p>(a) na osnovu prethodnih savjetovanja s državama članicama utvrdi da se one znatno razlikuju u pogledu usvojenog pristupa ili pristupa koji se treba usvojiti za rješavanje rizika; i (b) rizik se ne može riješiti, u pogledu prirode sigurnosnog problema svojstvenog proizvodu, na način koji je u skladu sa stepenom hitnosti slučaja, pomoću ostalih postupaka utvrđenih posebnim zakonodavstvom Zajednice koje se primjenjuje na te proizvode; i</p> <p>(c). rizik se može efikasno eliminirati samo usvajanjem odgovarajućih mjera koje se primjenjuju na nivou Zajednice, s ciljem osiguravanja dosljedne zaštite visokog nivoa za zdravlje i sigurnost potrošača i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.</p> <p>2. Odluke iz stava 1. su važeće kroz period ne duži od godine dana te se mogu potvrditi, u skladu s istim postupkom, za dodatni perioda, niti jedno od kojih nije duže od godinu dana.</p> <p>Međutim, odluke koje se odnose na posebne, pojedinačno utvrđene proizvode ili grupe proizvoda su važeće bez vremenskog ograničenja</p> <p>3. Izvoz opasnih proizvoda, koji su predmet odluke iz stava 1., iz Zajednice se zabranjuje osim ako se ne</p>				
---	--	--	--	--

<p>odluči drugačije.</p> <p>4. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere za primjenu odluka iz stava 1. u roku od 20 dana, osim ako se u tim odlukama ne odredi drugačiji period.</p> <p>5. Nadležna tijela odgovorna za sprovođenje mjera iz stava 1., u toku mjesec dana, daju strankama na koje se to odnosi mogućnost da dostave svoja mišljenja i o njima obavijeste Komisiju.</p>				
<p><b>Poglavlje VI Postupci odbora</b> <b>Član 14.</b></p> <p>1. Mjere potrebne za primjenu ove Direktive koje se odnose na dolje navedena pitanja se usvajaju u skladu s regulatornim postupkom kako je predviđeno u članu 15. stavu (2):</p> <p>(a) mjere iz člana 4. u pogledu standarda koje su usvojila evropska tijela za standardizaciju;</p> <p>(b) odluke iz člana 13. koje od država članica zahtijevaju preduzimanje mjere nabrojene u članu 8. stavu 1. podstavovima (b) do (f).</p> <p>2. Mjere prijeko potrebne za primjenu ove Direktive u pogledu svih ostalih pitanja se usvajaju u skladu sa savjetodavnim postupkom kako je predviđeno u članu 15. stavu 3.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 15.</b></p> <p>1. Komisija će pomagati Odboru.</p> <p>2. Kod reference na ovaj stav, primjenjuju se članovi 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njenog člana 8. Period utvrđen u članu 5. stavu 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi 15 dana.</p> <p>3. Kod reference na ovaj stav, primjenjuju se članovi 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njenog člana 8.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

4. Odbor usvaja svoj poslovnik.				
<p><b>Poglavlje VII Završne odredbe</b>  <b>Član 16.</b></p> <p>1. Informacije, o rizicima za zdravlje i sigurnost potrošača koje predstavljaju proizvodi, kojima raspolažu tijela država članica su uopšteno dostupne javnosti, u skladu s zahtjevima transparentnosti i ne dovodeći u pitanje ograničenja potrebna za nadzor i istražne djelatnosti. Posebno, javnost ima pristup informacijama o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika i preduzetim mjerama.</p> <p>Međutim, države članice i Komisija preduzimaju korake koji njihovim službenicima i agentima osiguravaju ne otkrivanje informacija dobijenih u smislu ove Direktive koje se, svojom prirodom, smatraju profesionalnom tajnom u opravdanim slučajevima, isključujući informacije koje se odnose na sigurnosne značajke proizvoda koja se moraju objaviti ako to okolnosti zahtijevaju, s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača.</p> <p>2. Zaštita profesionalne tajne ne sprječava pružanje informacija relevantnih za osiguravanje efikasnosti tržišnog nadzora i nadzornih djelatnosti nadležnim tijelima. Tijela koja primaju informacije koje se smatraju profesionalnom tajnom osiguravaju njihovu zaštitu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>U članu 14 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:</p> <p>„(1) Informacije o rizicima koje proizvodi mogu imati po zdravlje i bezbjednost potrošača, kojima raspolažu nadležni organi nadzora na tržištu i podaci o identifikaciji proizvoda, vrsti rizika i preduzetim mjerama moraju biti dostupni javnosti u skladu sa načelom transparentnosti.</p> <p>(2) Organi nadzora na tržištu dužni su da obezbijede da njihovi zaposleni i ovlašćena lica ne otkrivaju informacije do kojih su došli u radu, a koje predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom.“</p> <p>Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(3) Zaposleni ne smiju da otkrivaju informacije do kojih su došli u obavljanju svojih poslova, a koji predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom. “</p> <p>U stavu 3 riječi: „i drugih krajnjih</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive prenesena je u član 14 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	

	<p>korisnika" brišu se.</p> <p>Stav 5 mijenja se i glasi:  „ (5) Odredba iz stava 2 ovog člana, ne odnosi se na razmjenu informacija između nadležnih organa Crne Gore i država članica Evropske unije, i nadležnih organa Crne Gore i Evropske Komisije“.</p>			
<p>Član 17.</p> <p>Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu Direktive 85/374/EEZ.</p>	<p>Član 4</p> <p>Član 4 mijenja se i glasi:  <b>„Odgovornost proizvođača</b>  (1) Ograničenje stavljanja i isporuke proizvoda na tržište, povlačenje ili opoziv proizvoda, ne isključuje krivičnu odgovornost proizvođača odnosno distributera u skladu sa zakonom.  (2) Izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom ne isključuje odgovornost proizvođača za štetu nastalu od neispravnog proizvoda, u skladu sa propisima kojima je odgovornost za štetu utvrđena.“</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 18.</p> <p>1. Sve mjere usvojene na osnovu ove Direktive koja uključuje ograničenja stavljanja proizvoda na tržište ili zahtijeva njegovo povlačenje ili opoziv mora navesti odgovarajuće razloge na kojima se zasniva. O njoj se obavještava, što je prije moguće, stranka na koju se to odnosi, a navodi se i pravni lijek dostupan u okviru odredaba na snazi u toj određenoj državi članici i vremenska ograničenja</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive uređena je članom 7 Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu („Sl list CG“, br 13/14)	

<p>koja se odnose na taj pravni lijek.</p> <p>Uključenim se strankama, ako je moguće, daje mogućnost izlaganja njihovih gledišta prije usvajanja mjere. Ako to nije učinjeno unaprijed zbog hitnosti mjere koja se mora donijeti, daje im se takva mogućnost u primjerenom roku nakon donošenja mjere.</p> <p>Mjere koje zahtijevaju povlačenje proizvoda ili njegov opoziv uzimaju u obzir potrebu ohrabivanja distributera, korisnika i potrošača doprinosu sprovedenja tih mjera.</p> <p>2. Države članice osiguravaju mogućnost žalbe pred nadležnim sudovima u pogledu svih mjera koje su preduzela nadležna tijela uključujući ograničenja stavljanja proizvoda na tržišta ili zahtjeve za sprječavanje distribucije ili povlačenja proizvoda.</p>				
<p>3. Sve odluke donesene na osnovu ove Direktive koja uključuje ograničenja stavljanja proizvoda na tržište ili zahtijeva sprječavanje njegove distribucije ili povlačenje ne dovode u pitanje ocjenu odgovornosti stranke na koju se to odnosi, s obzirom na nacionalno kazneno pravo koje se primjenjuje u tom slučaju.</p>	<p>Član 4</p> <p>Član 4 mijenja se i glasi:</p> <p><b>„Odgovornost proizvođača</b></p> <p>(1) Ograničenje stavljanja i isporuke proizvoda na tržište, povlačenje ili opoziv proizvoda, ne isključuje krivičnu odgovornost proizvođača odnosno distributera u skladu sa zakonom.</p> <p>(2) Izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom ne isključuje odgovornost proizvođača za štetu nastalu od neispravnog proizvoda, u skladu sa propisima kojima je odgovornost za štetu utvrđena.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 19- 24</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>PRILOG I  ZAHTJEVI U POGLEDU INFORMACIJA O  PROIZVODIMA KOJI NIJESU U SKLADNU SA OPŠTIM  SIGURNOSNIM ZAHTJEVOM, KOJE PROIZVOĐAČI I  DISTRIBUTERI MORAJU OSIGURATI NADLEŽNIM  TIJELIMA</p> <p>1. Informacije navedene u članu. 5. stavu 3., ili po potrebi posebnim zahtjevima pravila Zajednice o određenim proizvodima, se prosljeđuju nadležnim tijelima imenovanim u tu svrhu u državama članicama gdje se ti proizvodi prodaju ili su se prodavali ili na druge načine dostavljali potrošačima.</p> <p>2. Komisija, kojoj pomaže odbor u skladu sa članom 15., određuje sadržaj i utvrđuje standardni oblik obaveštenja kako je utvrđeno ovim Prilogom, čime se osigurava efikasnost i pravilno funkcioniranja sistema. Posebno, ona prosljeđuje, po mogućnosti u obliku, vodiča, jednostavne i jasne kriterijume za određivanje posebnih uslova, posebno onih koji se odnose na izolovane okolnosti ili proizvode, za koje obaveštenje nije relevantno u odnosu na ovaj Prilog.</p> <p>3. U slučaju ozbiljnih rizika, ova informacija sadrži najmanje sljedeće:</p> <p>(a) informacije koje omogućavaju preciznu identifikaciju dotičnog proizvoda ili grupe proizvoda;</p> <p>(b) puni opis rizika koje ti određeni proizvodi predstavljaju;</p> <p>(c) sve dostupne informacije relevantne za pronalaženje proizvoda;</p> <p>(d) opis djelovanja preduzetog za sprječavanje rizika za potrošače.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 12 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14)</p>	
--	----------------------------------	--------------------------	---	--

<p style="text-align: center;"><b>PRILOG II</b></p> <p><b>POSTUPCI ZA PRIMJENU RAPEX-a I SMJERNICA ZA OBAVJEŠTAVANJE</b></p> <p>1. RAPEX obuhvata proizvode kako je utvrđeno članom 2. stavom (a) koji predstavljaju ozbiljni rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Farmaceutski proizvodi, koji su obuhvaćeni Direktivom 75/319/EEZ1 i 81/851/EEZ2, su isključeni iz područja primjene RAPEX-a.</p> <p>2. RAPEX je prvobitno namijenjen brzom razmjeni informacija u slučaju ozbiljnog rizika. Smjernice iz tačke 8. utvrđuju posebne kriterijume za utvrđivanje ozbiljnih rizika.</p> <p>3. Države članice koje sprovode obavještanje iz člana 12. pružaju sve dostupne detalje. Obavještanje posebno sadrži informacije određene smjernicama kako je utvrđeno tačnom 8., a najmanje:</p> <p>(a) informacije pomoću kojih se proizvod može identifikovati;</p> <p>(b) opis dotičnog rizika, uključujući sažetak rezultata svih testiranja/analiza i njihovi zaključci koji su relevantni za ocjenu nivoa rizika;</p> <p>(c) prirodu i trajanje mjera ili preduzetih djelovanja ili djelovanja o kojima je odlučeno, po potrebi;</p> <p>(d) informacije o dobavljačkim lancima i distribuciji proizvoda, posebno o zemljama koje su odredište. Takve informacije se moraju prenositi upotrebom posebnog standardizovanog oblika obaveštenja i sredstvima određenim smjernicama navedenim u tački 8.</p> <p>Kada mjera o kojoj se obavještava u skladu sa članom 11. ili članom 12. zahtijeva ograničavanje prodaje ili upotrebe hemijske supstance ili</p>	<p style="text-align: center;"><b>Način rada sistema brze razmjene informacija</b></p> <p>Član 17 mijenja se i glasi:</p> <p>„Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija iz čl. 14 i 15 ovog zakona, način rada sistema i obrasci za obavještanje o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu, utvrđuju se propisom koji donosi Vlada.“</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 16 i 17 Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list CG“, broj 45/14) kao i Uredbom o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik (“Sl. list CG“ br.57/2015)</p>	
--	--	--	--	--

preparata, države članice dostavljaju što je prije moguće ili rezime ili uputstvo na relevantne podatke u pogledu te određene supstance ili preparata te na poznate ili dostupne zamjene, kada su takve informacije dostupne. One će takođe obavještavati o očekivanim efektima mjere na zdravlje i sigurnost potrošača zajedno s ocjenom rizika koja je provedena u skladu s opštim načelima za ocjenu rizika hemijskih supstanci kako je to predviđeno u članu 10. stavu 4. Regulative (EEZ) br.793/931 u slučaju postojećih supstanci ili u članu 3. stavu 2. Direktive 67/548/EEZ u slučaju nove supstance. Smjernice iz tačke 8. utvrđuju detalje i postupke za tražene informacije s tim u vezi.

Direktiva posljednji puta izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije 2000/33/EZ

4. Kada je država članica obavjestila Komisiju, u skladu sa članom 12. stavom 1., treći podstav, o ozbiljnom riziku prije odluke o usvajanju mjera, mora obavjestiti Komisiju u roku od 45 dana da li će potvrditi ili modifikovati tu informaciju.

5. Komisija, u najkraćem mogućem vremenu, verifikuje usklađenost informacije primljene putem RAPEX-A s odredbama Direktive, i može, kada to smatra potrebnim s ciljem ocjene sigurnosti proizvoda, sprovesti istragu na vlastitu inicijativu. U slučaju takve istrage, države članice Komisiji pružaju traženu informaciju koliko je to u njihovoj moći.

6. Nakon što prime obavještenje kako je utvrđeno u članu 12., države članice moraju obavjestiti Komisiju, najkasnije unutar određenog vremenskog perioda određenog smjernicama iz tačke 8., o sljedećem:

(a) da li se proizvod prodaje na njihovoj teritoriji;



<p>(b) koje mjere u vezi dotičnog proizvoda bi one mogle usvojiti s obzirom na vlastite okolnosti, navodeći razloge, uključujući sve drukčije ocjene rizika ili druge posebne okolnosti koje opravdavaju njihovu odluku, posebno nedostatak djelovanja ili daljeg djelovanja;</p> <p>(c) sve relevantne dopunske informacije koje su dobili o određenom riziku, uključujući rezultate svih sprovedenih testova ili analiza.</p> <p>Smjernice iz tačke 8. predviđaju precizne kriterijume za mjere obavještanja ograničene na nacionalnoj teritoriji i specificiraju kako postupati s obavještenjima u pogledu rizika za koje države članice smatraju da ne prelaze izvan njihove teritorije.</p> <p>7. Države članice odmah obavješćavaju Komisiju o svim modifikacijama ili ukidanju dotične mjere(a) ili djelovanja(e).</p> <p>8. Komisija priprema i redovno ažurira, u skladu s postupkom predviđenim članom 15. stavom 3., smjernice pomoću kojih Komisija i države članice upravljaju RAPEX-om.</p> <p>9. Komisija može obavestiti nacionalne kontakt tačke o proizvodima koji predstavljaju ozbiljne rizike, uvezenim ili izvezenim iz Zajednice i Evropskog ekonomskog prostora.</p> <p>10. Zemlja članica koja sprovodi obavješćavanje je odgovorna za pruženu informaciju.</p> <p>11. Komisija osigurava pravilno funkcionisanje sistema, posebno klasifikacijom i indeksacijom obavještenja u skladu sa stepenom hitnosti. Detaljni postupci se utvrđuju smjernicama iz tačke 8.</p>				
---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">PRILOG III</p> <p style="text-align: center;">RAZDOBLJE ZA PREUZIMANJE U DOMAĆE ZAKONODAVSTVO DIREKTIVE KOJA PRESTAJE VAŽITI (IZ PRVOG PODSTAVA ČLANA 22.)</p> <p>Direktiva Rok za preuzimanje Rok za primjenu Direktiva 92/59/EGV 29. juna 1994. 29. juna 1994</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">PRILOG IV</p> <p style="text-align: center;">KORELACIJSKA TABELA (IZ DRUGOG PODSTAVA ČLANA 22.)</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		